

MRHL / WRHL

Muška i Ženska Regionalna Rukometna Liga

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

Sezona 2026/27 i nadalje

Podgorica, maj 2026.

GLAVA I

OPŠTE ODREDBE

Član 1. — Predmet Pravilnika

1. Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, organizacija i sprovođenje takmičenja u Muškoj regionalnoj rukometnoj ligi (MRHL) i Ženskoj regionalnoj rukometnoj ligi (WRHL) (u daljem tekstu: Liga).
2. Pravilnik se primjenjuje na sve klubove učesnike, igrače i igračice, službena lica klubova, sudije, delegate i ostala lica koja učestvuju u organizaciji takmičenja.
3. U svim pitanjima koja nijesu izričito uređena ovim Pravilnikom primjenjuju se pravila Evropske rukometne federacije (EHF) i Međunarodne rukometne federacije (IHF), kao i Statut Lige.

Član 2. — Primjena EHF i IHF pravila

1. Takmičenje u Ligi sprovodi se u skladu sa važećim Pravilima igre rukometa (IHF Rules of the Game) i tumačenjima EHF.
2. Sva tehnička pravila (trajanje, vrijeme igre, dimenzije terena, oprema igrača, postupak suđenja) primjenjuju se u skladu sa EHF standardima za međunarodna klupska takmičenja.

Član 3. — Pravo organizacije

1. Pravo organizacije takmičenja u Ligi pripada Firmi sa sjedištem u Podgorici, koju je osnovalo tri Saveza osnivača u skladu sa Statutom.
2. Liga koordinira takmičenje sa nacionalnim savezima i EHF, uz poštovanje kalendara EHF takmičenja.

GLAVA II

UČESNICI TAKMIČENJA

Član 4. — Klubovi učesnici

1. U sezoni 2026/27 u MRHL nastupa 10 muških klubova iz Srbije (4), Makedonije (4) i Crne Gore (2).
2. U sezoni 2026/27 u WRHL nastupa 10 ženskih klubova iz pet zemalja: Srbije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske i Slovenije.
3. Spisak klubova učesnika za svaku sezonu utvrđuje Upravni odbor Lige najkasnije 90 dana prije početka sezone.

Član 5. — Uslovi za učešće kluba

1. Klub mora biti registrovan kod nadležnog nacionalnog rukometnog saveza i imati važeću licencu za takmičenje u tekućoj sezoni.
2. Klub mora dokazati da nema neizmirenih finansijskih obaveza prema nacionalnom savezu, EHF i drugim klubovima.
3. Klub mora ispunjavati infrastrukturne uslove utvrđene ovim Pravilnikom (dvorana, terenska oprema, medijska oprema, kapaciteti za TV/streaming prijenos).
4. Klub je dužan najkasnije 60 dana prije početka sezone potpisati Izjavu o prihvatanju učešća i Ugovor o učešću sa Ligom.

Član 6. — Registracija igrača

1. U Ligi mogu nastupati samo igrači i igračice koji su uredno registrovani kod nacionalnog rukometnog saveza i čije je učešće prijavljeno Ligi u skladu sa rokovima utvrđenim ovim Pravilnikom.
2. Klub je dužan najkasnije 7 dana prije prvog kola dostaviti Ligi spisak prijavljenih igrača (A spisak) sa najviše 24 igrača.
3. Prelazni rok za dopunu i izmjenu spiska igrača otvoren je do utvrđenog datuma sredinom sezone, koji objavljuje Liga.
4. Na utakmici mogu nastupati najviše 16 igrača sa zvaničnog A spiska, uz najviše 5 igrača bez ograničenja državljanstva (u skladu sa EHF pravilima za klupska takmičenja).

Član 7. — Obaveze klubova učesnika

1. Klub je obavezan: učestvovati u svim kolima takmičenja prema utvrđenom kalendaru; organizovati domaće utakmice u skladu sa standardima Lige; obezbijediti bezbjednost svih učesnika utakmice; omogućiti medijski i TV/streaming prijenos.
2. Klub snosi troškove putovanja, smještaja i ishrane svoje ekipe na gostujućim utakmicama.
3. Klub domaćin snosi troškove organizacije domaće utakmice (dvorana, obezbjeđenje, organizacija publike, osnovne tehničke usluge).
4. Liga snosi troškove sudija i delegata na svim utakmicama, kao i troškove zajedničke administracije.

GLAVA III

SISTEM TAKMIČENJA

Član 8. — Format sezone 2026/27

1. U sezoni 2026/27 Liga se igra u skraćenom formatu sa dvije grupe od po pet klubova.
2. U grupnoj fazi svaki klub igra protiv svakog kluba iz svoje grupe dvokružno (kod kuće i u gostima), što čini ukupno 40 utakmica grupne faze po ligi.
3. U MRHL: dva prvoplasirana kluba iz svake grupe direktno se plasiraju u Final 4 turnir (ukupno 4 kluba).
4. U WRHL: nakon grupne faze igraju se ukrštene play-off utakmice po sistemu 1A–4B, 2A–3B, 3A–2B, 4A–1B (jedna utakmica, pobjednik prolazi). Četiri pobjednika plasiraju se u Final 4 turnir.
5. Final 4 turnir igra se na jednom mjestu u trajanju od dva dana: polufinala, utakmica za 3. mjesto i finale.

Član 9. — Format od sezone 2027/28

1. Od sezone 2027/28 Liga prelazi na puni dvokružni sistem u kojem svi klubovi igraju protiv svih klubova kod kuće i u gostima.
2. Sa 10 klubova u ligi sezona ima 18 takmičarskih kola, sa ukupno 90 utakmica regularnog dijela sezone po ligi.
3. Četiri prvoplasirana kluba na kraju regularne sezone plasiraju se u Final 4 turnir.
4. Upravni odbor može, izuzetno, izmijeniti format sezone uz blagovremeno obavještenje klubova i saglasnost EHF.

Član 10. — Bodovanje i poredak

1. U svim fazama takmičenja primjenjuje se sljedeći sistem bodovanja: pobjeda — 2 boda, neriješeno — 1 bod, poraz — 0 bodova.
2. Konačan poredak u grupi (regularnoj sezoni) utvrđuje se prema broju osvojenih bodova.
3. U slučaju jednakog broja bodova dva ili više klubova primjenjuju se sljedeći kriterijumi po redoslijedu: (a) broj bodova iz međusobnih utakmica, (b) gol-razlika iz međusobnih utakmica, (c) broj postignutih golova u gostima iz međusobnih utakmica, (d) ukupna gol-razlika u svim utakmicama, (e) ukupan broj postignutih golova u svim utakmicama, (f) žrijeb.
4. Konačan poredak Final 4 turnira utvrđuje se na osnovu rezultata polufinala, utakmice za 3. mjesto i finala.

GLAVA IV

ORGANIZACIJA UTAKMICA

Član 11. — Standardi dvorane

1. Dvorana u kojoj se igra utakmica Lige mora ispunjavati EHF C standarde, sa minimalnim kapacitetom od 1.000 gledalaca i odgovarajućim svjetlosnim, tehničkim i medijskim uslovima.
2. Klub domaćin je dužan obezbijediti: električnu rasvjetu prema EHF standardima, semafor i mjerač vremena, ozvučenje, prostor za novinare i kabine za TV/streaming prijenos.
3. Komesar za bezbjednost može, na osnovu inspekcije, naložiti odgovarajuće mjere ili premještanje utakmice ako standardi nijesu ispunjeni.

Član 12. — Termini i kalendar

1. Kalendar takmičenja utvrđuje Upravni odbor i objavljuje ga najkasnije 60 dana prije početka sezone.
2. Utakmice se po pravilu igraju vikendom; izuzetno, pojedine utakmice mogu se igrati radnim danom uz prethodnu saglasnost Komesara za takmičenje.
3. Klub domaćin mora dostaviti Ligi tačan termin, mjesto i ostale organizacione detalje utakmice najkasnije 21 dan prije održavanja.
4. Odlaganje utakmice moguće je samo iz opravdanih razloga (viša sila, kolizija sa EHF kalendarom, bezbjednosni razlozi), uz prethodno odobrenje Komesara za takmičenje.

Član 13. — Obaveze domaćina

1. Klub domaćin je odgovoran za organizaciju utakmice i bezbjednost svih učesnika.
2. Klub domaćin obezbjeđuje: tehničku organizaciju utakmice, službena lica, prostorije za sudije i delegata, ljekarsku službu i ekipu prve pomoći, prijem i pratnju gostujuće ekipe.
3. Klub domaćin obezbjeđuje uslove za rad medija i TV/streaming prijenosa u skladu sa zahtjevima Lige.
4. Klub domaćin dostavlja izvještaj o utakmici i pripadajuću dokumentaciju Ligi u roku od 24 sata nakon utakmice.

Član 14. — Lopta i oprema

1. Na utakmicama Lige koristi se zvanična lopta proizvođača koga odredi Upravni odbor Lige.
2. Igrači su dužni nastupati u opremi koja zadovoljava EHF standarde, uz vidne brojeve i naziv kluba prema utvrđenim pravilima.
3. Marketinški i sponzorski prostor na dresovima i opremi reguliše Liga posebnom odlukom Upravnog odbora.

GLAVA V

SUDIJE I DELEGATI

Član 15. — Nominacija sudija i delegata

1. Na svakoj utakmici Lige sude dvije sudije i jedan delegat.
2. Sudije i delegate na pojedine utakmice nominuje Komesar za suđenje, vodeći računa o neutralnosti, kvalitetu i EHF kategorizaciji.
3. Komesar za suđenje, na osnovu Liste sudija i delegata koju utvrđuje Upravni odbor za svaku sezonu, objavljuje nominacije najkasnije 10 dana prije utakmice.
4. Sudije i delegate koje nemaju EHF kategoriju mogu biti nominovani isključivo na utakmice koje ne određuju plasman u završne faze takmičenja.

Član 16. — Naknade sudijama i delegatima

1. Naknadu sudijama i delegatima isplaćuje Liga prema važećoj odluci Upravnog odbora o cijeni sudijske usluge po utakmici.
2. Klub domaćin ne plaća sudijama i delegatima nikakve dodatne naknade; svaki pokušaj uticaja na sudije ili delegate predstavlja teški disciplinski prekršaj.
3. Putne troškove i smještaj sudija i delegata snosi Liga, prema važećim normativima.

Član 17. — Izvještaj o utakmici

1. Sudije i delegat su dužni dostaviti Ligi izvještaj o utakmici, zapisnik i tehničku dokumentaciju najkasnije 24 sata nakon utakmice.
2. Izvještaj sadrži: rezultat utakmice, eventualne disciplinske prekršaje, ocjenu organizacije i bezbjednosti, ocjenu ispunjavanja standarda od strane kluba domaćina.
3. Komesar za takmičenje i Komesar za suđenje razmatraju izvještaje i, po potrebi, pokreću odgovarajuće postupke.

GLAVA VI

KOMESAR ZA TAKMIČENJE

Član 18. — Nadležnosti Komesara za takmičenje

1. Komesar za takmičenje je samostalan organ Lige koji prati i obezbjeđuje pravilno sprovođenje takmičenja u skladu sa ovim Pravilnikom i Statutom.
2. Komesar za takmičenje: odobrava ili odbija zahtjeve za odlaganje utakmica; razmatra prigovore klubova; utvrđuje konačne takmičarske rezultate; razmatra izvještaje sudija, delegata i Komesara za suđenje; predlaže Upravnom odboru mjere za unapređenje organizacije takmičenja.
3. Odluke Komesara za takmičenje konačne su u prvom stepenu. Žalba na odluku Komesara podnosi se Arbitražnom sudu pri nadležnoj sportskoj organizaciji u roku od 8 dana od dana prijema odluke.
4. Komesar za takmičenje ne smije biti u direktnom sukobu interesa sa klubovima učesnicima i dužan je objaviti svaki potencijalni konflikt interesa.

Član 19. — Prigovori i žalbe

1. Klub može uložiti prigovor na tok i regularnost utakmice u roku od 24 sata nakon završetka utakmice, u pisanoj formi, uz uplatu propisane takse.
2. Komesar za takmičenje donosi odluku o prigovoru u roku od 7 dana od dana prijema prigovora.
3. Ako je prigovor osnovan, Komesar za takmičenje može: poništiti rezultat utakmice, naložiti ponavljanje utakmice, ili izreći druge mjere u skladu sa ovim Pravilnikom.
4. Ako je prigovor neosnovan, taksa se ne vraća i prihod je Lige.

GLAVA VII

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 20. — Tumačenje i izmjene

1. Tumačenje odredbi ovog Pravilnika daje Komesar za takmičenje u prvom stepenu, a Upravni odbor Lige u drugom stepenu.
2. Izmjene i dopune ovog Pravilnika donosi Upravni odbor Lige, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja, ako Upravni odbor ne odredi drugačije.
3. Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom usvajanja od strane Upravnog odbora Lige i primjenjuje se od sezone 2026/27.

Za Upravni odbor MRHL / WRHL

Predsjedavajući Upravnog odbora
Podgorica, maj 2026. · M.P.